

Sesotho

Mohato

# Ntate o tla kgutla neng?

1c



Molteno



**Medumo (poeletso)**

e, a, n, b, o, l, i, m, t, s, p, k, g, r, u, y, f, d, h, j

**Medumo (e metjha)**

w, q

**Mantswe-Mathusi (poeletso)**

Mosebetsi, ntate, mme, kgutla

**Ntate o tla kgutla neng?**

Sesotho

Mohato 1C

ISBN: 978-1-77981-251-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mongodi: Molteno

Mofetoledi: Mosa Masilo

Motshwantshisi: Sandy Lightley

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele 2023.

# Ntate o tla kgutla neng?




**Molteno**

Ntate wa Qeto ke sebakadi sa dipale.

Mosebetsi wa hae o sebakana.

O qeta nako e telele a le moo.





Ntate wa Qeto o qeta nako e telele a le hole le hae.

Qeto o dula a hopola ntate wa hae.

Nako le nako Qeto o qoqa le Mme wa hae:  
“Ntate o kae, ke dula ke mo hopola.”

“Ke dula ke mo hopola, Qeto,” ho rialo mme  
wa hae a bile a mo aka.





Ntate wa hae le yena o hopola Qeto haholo.

“Ke rata ho bona Qeto wa ka,” a rialo.

Qeto o bodutu ha ntate wa hae a le siyo.

O seka dikeledi ha a mo hopola.







Ntate wa Qeto o qoqa le yena ka mohala.

“Ke a kgutla hosane.”

“O se ise pelo mafisa.”

Ntate ke eo o hae!

“Ke a o rata ntate wa ka,” Qeto a rialo.

Bobedi ba bososela.





# Ulwazi Lwethu

## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo Malebo
- Sebati le Sekgo
- Bona lamunu
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meqomo
- Komello
- Banana ke basana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Ba polasing
- Buyi o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ntate o kgutla neng
- Lerato la mawelana
- Jase e fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaita
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinyiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Koketso tse ntjha
- Sebapadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi , Morwesi le digkabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlalebore
- Moriana wa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlale
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlale
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- O a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o Thabile
- Ba a bapala
- Mookodi wa Lerato
- Mofikela wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tlwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTANO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Moltano Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

